

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI NA SPROVOĐENJU

PROJEKTA „KUPOVINA NOVIH ENERGETSKI EFIKASNIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA FIZIČKA LICA UZ PREDAJU STAROG ELEKTRIČNOG UREĐAJA ISTE KATEGORIJE (OTPADNA OPREMA IZ DOMAĆINSTVA) “

Zaključen između:

1. Fonda za zaštitu životne sredine doo (u daljem tekstu: Eko-fonda) - koga zastupa izvršni direktor, Draško Boljević
2. _____, sa sjedištem u _____, koju zastupa _____, izvršni direktor (u daljem tekstu: kvalifikovani trgovac)

Predmet ugovora

Član 1

Ugovorne strane ovim Ugovorom preciziraju način i uslove saradnje pod kojim će realizovati PROJEKT » KUPOVINA NOVIH ENERGETSKI EFIKASNIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA FIZIČKA LICA UZ PREDAJU STAROG ELEKTRIČNOG UREĐAJA ISTE KATEGORIJE (OTPADNA OPREMA IZ DOMAĆINSTVA) “« (u daljem tekstu: „Projekat“).

Na osnovu sprovedenog javnog poziva za zainteresovana privredna društva za kvalifikovanje i učešće u sprovođenju projekta „ KUPOVINA NOVIH ENERGETSKI EFIKASNIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA FIZIČKA LICA UZ PREDAJU STAROG ELEKTRIČNOG UREĐAJA ISTE KATEGORIJE (OTPADNA OPREMA IZ DOMAĆINSTVA) “, kao i Odluke o odabiru kvalifikovanih trgovaca za učešće u sprovođenju projekta (br. _____dana_____) u cilju sprovođenja aktivnosti na realizaciji projekta uspostavlja se saradnja između Eko-fonda i kvalifikovanog trgovca _____.

Javni poziv i prijava kvalifikovanog trgovca na javnom pozivu su sastavni dio ovog ugovora.

Projekat će se realizovati kroz sprovođenje aktivnosti za sufinansiranje građana za kupovinu kvalifikovanog EE uređaja koji ispunjava kriterijum energetske klase uređaja koji se nalaze na prodajnom mjestu kvalifikovanog trgovca shodno prijavi na javnom pozivu.

Građanin-korisnik sufinansiranja obezbjeđuje sopstvena sredstva za kupovinu uređaja u iznosu umanjenom za iznos sufinansiranja.

Eko Fond će zahtjeve za isplatu sredstava prodavcu za sufinansiranje korisnika odobravati pod uslovima utvrđenim pojedinačnim Ugovorom o namjenskom korišćenju sredstava potpisanim sa korisnikom i prodavcem, a u skladu sa kriterijumima i uslovima, utvrđenim Javnim konkursom.

Korisnici sredstava

Član 2

Korisnici sredstava sufinansiranja su fizička lica odnosno građani koji budu imali validan identifikacioni kod Fonda za zaštitu životne sredine, izvrše predaju starog uređaja kvalifikovanom trgovcu, i ispunje sve uslove za isplatu shodno predviđenoj proceduri.

Obaveze Eko-fonda

Član 3

Eko-fond se obavezuje da će izvršiti sljedeće obaveze:

- da uvrsti i objavi listu prodajnih mjesta kvalifikovanog trgovca u kojima građanin uz validan identifikacioni kod i predaju starog uređaja, može ostvariti pravo na sufinansiranje u iznosu 100,00 EUR-a;
- da obezbijedi ograničen pristup informatičkoj aplikaciji ovlašćenom osoblju kvalifikovanog trgovca izrađenoj za potrebe projekta gdje će se vršiti provjera i unos podataka o korisniku prilikom kupovine uređaja;
- da obezbijedi povratnu informaciju o iskorišćenosti identifikacionog koda prilikom izvršene kupovine uređaja;
- da će za kupce koji izvrše kupovinu i predaju starog uređaja u radnji kvalifikovanog trgovca uz identifikacioni kod Eko-fonda, potpisati ugovor sa Kvalifikovanim trgovcem i kupcem, i po ispunjenju uslova iz ugovora, uplatiti iznos za sufinansiranje korisnika na tekući račun prodavca u iznosu 100,00 EUR.

Obaveze kvalifikovanog trgovca

Član 4

Kvalifikovani trgovac se obavezuje, da izvrši sljedeće obaveze:

- da će sprovesti sve aktivnosti navedene Javnim pozivom i ovim ugovorom pod uslovima određenim istim, kao i osigurati sprovođenje svih aktivnosti navedenih Javnim pozivom putem prijavljenih prodajnih mjesta;
- da će iz sopstvenih sredstava i u okviru redovnog poslovanja sprovesti potrebne aktivnosti u vezi sa projektom;
- da će korisnicima staviti na raspolaganje sve druge usluge iz asortimana usluga, u skladu sa procedurama i poslovnim politikom privrednog društva;
- da se ponuđena cijena uređaja koja je navedena u listi kvalifikovanog trgovca, neće uvećavati za vrijeme trajanja projekta.
- Da će preuzeti stari uređaj od kupca sa identifikacionim kodom Eko-fonda, i sprovesti dalje aktivnosti zbrinjavanja otpadne opreme iz domaćinstva, u skladu sa zakonom, uz obavezno dostavljanje dokaza u roku od 15 dana od preuzimanja starog uređaja (vagarskog lista privrednog društva koje se bavi sakupljanjem i tretiranjem elektronskog otpada) da je stari uređaj adekvatno zbrinut.

Aktivnosti koje je kvalifikovani trgovac dužan sprovesti u sklopu sprovođenja projekta su sljedeće:

- da osigura dostupnost i raznovrsnost ponude svih uređaja koji ispunjavaju specifikacije u okviru projekta u maloprodajnom objektu;
- da prijavi prodajna mjesta u kojima će fizička lica (građani) moći da kupe uređaje i osigura da će se na prodajnim mjestima mjera sprovoditi u skladu sa procedurama Eko-fonda;
- da obezbijedi garanciju na uređaj minimum 2 godine, uz servisiranje u okviru garantnog perioda
- da distribuirati komunikacijske materijale na prodajnim mjestima i osigura vidljivost sprovođenja mjere na prodajnim mjestima shodno smjernicama Eko-fonda

Aktivnosti koje je kvalifikovani trgovac dužan u sklopu sprovođenja projekta osigurati putem prodajnog mjesta su sljedeće:

- da obezbijedi funkcionalnost propisanih minimalnih tehničkih uslova (PC blagajna sa stalnom internet vezom i standardni štampač za A4 ispis računa, blagajna s POS štampačem, INFO pult s PC-om sa stalnom internet vezom i standardnim štampačem za A4 ispis ili mobilni telefon sa operativnim sistemom android ili IOS i stalnom internet vezom);
- da učini mjeru vidljivom korišćenjem komunikacijskih materijala Eko-fonda i shodno instrukcijama Eko-fonda;
- za lica koje posjeduje identifikacioni kod izdat od strane Eko fonda za uređaj koji ispunjava tehničke uslove javnog konkursa a koji prodavac ima u ponudi, prodavac je dužan da kupcu izda fakturu na ime Korisnika u ukupnom iznosu sa PDV-om u kojem su prikazani obračunski elementi po stavkama, sa prikazanim iznosom i načinom plaćanja od strane korisnika, kao i iznosom sufinansiranja Eko-fonda.
- Da podnese zahtjev za isplatu sredstava Eko fondu od strane prodavca koji može da sadrži više objedinjenih predmeta korisnika sa prikazanom listom korisnika i faktura sa zbirnim iznosom za uplatu sredstava kvalifikovanom prodavcu.
- Da informiše građane o uslovima i načinu ostvarenja prava na sredstva Eko-fonda;
- Da koristi mrežnu informatičku aplikaciju Eko- fonda, osigura provjeru i unos istinitih i tačnih podataka;
- Da štampa ugovor o namjenskom korišćenju sredstava koji potpisuje korisnik na licu mjesta;
- Da skenira izdate fakture, zapisnik o primopredaji starog uređaja, i unese u mrežnu aplikaciju.

Izvršenje Ugovora

Član 5

Ugovor se izvršava u mjestu sjedišta kvalifikovanog trgovca i na prodajnim mjestima. Ugovorne strane su dužne da prilikom izvršenja Ugovora postupaju sa pažnjom dobrog privrednika i da obavijeste drugu stranu o svim okolnostima koje su nastale tokom perioda izvršenja ovog Ugovora a koje mogu uticati na uredno ispunjenje uzajamno preuzetih obaveza.

Ugovorne strane su dužne da prilikom izvršenja Ugovora uvažavaju interese i štite poslovni ugled druge Ugovorne strane, da dijele podatke koji su od uzajamne važnosti uz obavezu čuvanja onih koji predstavljaju poslovnu tajnu po opšte prihvaćenim načelima poslovnog svijeta.

Pravni sljedbenici ugovornih strana neposredno preuzimaju sva prava i obaveze svog prethodnika iz ovog Ugovora.

Tumačenje Ugovora

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da se pojedine odredbe Ugovora ili Ugovor u cjelini ima tumačiti u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 4/11 i 22/17).

Ugovor skupa sa priložima, dokumentima i ispravama koje ga sačinjavaju predstavlja nedjeljivu cjelinu i strana koja se poziva na odredbu Ugovora i/ili pojedinačni prilog, dokument i/ili ispravu mora uzeti u obzir ostale priloge, dokumenta i/ili isprave.

Viša sila

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti ako je povreda ili neispunjenje ugovorene obaveze nastala usljed više sile.

Pod višom silom se podrazumijeva događaj nastao po zaključenju ovog Ugovora koji se nije mogao predvidjeti i čije se posljedice nijesu mogle izbjeći ili otkloniti.

Slučajevima više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dejstva, pobuna, mobilizacija, epidemija, požar, eksplozija, prirodne katastrofe i svi drugi događaji i okolnosti koje nadležni sud priznaje za slučajevne više sile. Izmjena zakonskih propisa i drugih opštih akata, ili donošenje pojedinačnih akata na osnovu tako izmijenjenih opštih akata, ne smatraju se slučajevima više sile.

Ugovorna strana, koja se poziva na višu silu, obavezna je da preduzme razumne mjere, odnosno radnje, da pretrpljenu štetu i gubitke svede na minimum i da drugu Ugovornu stranu obavijesti pisanim putem o dejstvu više sile, najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja o uticaju više sile. Obavještenje sadrži detaljan opis događaja prouzrokovanog višom silom, kao i mjere i radnje koje Ugovorna strana preduzima, radi maksimalnog smanjenja posljedica tog djelovanja.

U slučaju više sile privremeno miruju prava i obaveze iz Ugovora do prestanka dejstva više sile. Ugovorne strane će, što je prije moguće, sprovesti konsultacije u dobroj vjeri kako bi se dogovorile o odgovarajućim radnjama radi umanjavanja posljedica više sile i kako bi obezbijedili dalje izvršenje ugovornih obaveza.

Ukoliko se Ugovorne strane ne dogovore o daljem izvršenju ugovornih obaveza u roku od 30 dana a viša sila i dalje traje ili traju posljedice više sile tako da Ugovorna strana pogođena višom silom nije u stanju da izvršava svoje ugovorne obaveze u periodu od preko 90 dana, onda svaka Ugovorna strana može raskinuti Ugovor, bez prava da od druge strane zahtijeva nadoknadu.

Ugovorna strana pogođena višom silom će obavijestiti drugu Ugovornu stranu što je prije moguće o prestanku okolnosti koja predstavlja višu silu. Nakon tog obavještenja Ugovorne strane će nastaviti da ispunjavaju svoja prava i obaveze iz Ugovora na način i pod uslovima koji su predviđeni Ugovorom.

Izmjene i dopune Ugovora i komunikacija Ugovornih strana

Član 8

Izmjene i dopune Ugovora vrše se aneksima na način i u formi predviđenoj za njegovo zaključivanje, i isti se prilažu uz Ugovor i čine njegov sastavni dio.

Inicijativu za izmjene i dopune ovog ugovora može dati svaka od Ugovornih strana.

Sve izjave i saopštenja koja Ugovorne strane mogu upućivati jedna drugoj osnovom ovog Ugovora, adresiraju se na uvodno označene adrese Ugovornih strana.

Trajanje i prestanak ugovora

član 9

Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme, do okončanja realizacije projekta.

Raskid ugovora

Član 10

Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora.

Ugovor se raskida pisanim obavještenjem koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora otkazni rok je 30 dana od dana pisanog obavještenja o raskidu.

Ako dođe do povrede ugovora od strane jedne od ugovornih strana, druga ugovorna strana može dati rok od 8 dana za otklanjanje povrede, pa ako ni u tom roku povreda ne bude otklonjena, ugovor se može raskinuti.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Rješavanje sporova

Član 11

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovoga Ugovora ili povodom ovoga Ugovora, Ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Smatra se da spor postoji onda kada jedna strana drugoj uputi preporučeno pismo sa obavještenjem o sporu.

Kao prvi korak, Ugovorne strane će pokušati sa mirnim rješavanjem spora u roku od 8 (osam) dana od datuma prijema pismenog obavještenja o sporu.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rješenje u roku od 8 (osam) dana od datuma prijema pismenog obavještenja o sporu, za rješenje spora mjesno nadležan je sud u Podgorici.

Izjave i garancije Ugovornih strana

Član 12

Ugovorne strane izjavljuju i garantuju jedna drugoj sljedeće:

- da mogu zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovor kao i sve druge pravne instrumente s njim u vezi;
- da uslov za zaključenje ovog Ugovora nije pribavljanje prethodnih saglasnosti ni odobrenja od strane bilo kog organa, organizacije ili trećeg lica, a ukoliko jeste da su ista odobrenja i saglasnosti pribavljeni;
- da zaključenje ovog Ugovora nije u suprotnosti sa drugim prethodno zaključenim ugovorima ili preuzetim obavezama po bilo kom drugom osnovu;
- da su sve prezentirane isprave vjerodostojne, te da su podaci sadržani u njima istiniti;
- da ne postoje činjenice i/ili okolnosti koje Ugovorne strane nijesu predočile jedna drugoj a za koje je realno pretpostaviti da su bile poznate Ugovor ne bi bio zaključen ili bi njegovi uslovi bili bitno drugačiji.

Završne odredbe

Član 13

Ugovor predstavlja ovu ispravu, odnosno u njoj sadržanu volju ugovornih strana. Prilozi Ugovora obuhvataju sve dodatke, izjave i druge priključene isprave koje se odredbama Ugovora označe kao njegov sastavni dio.

Ovaj ugovor se smatrazaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana..

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (slovima: šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka Ugovora.

Izvršni direktor, _____

Fond za zaštitu životne sredine d.o.o
Izvršni direktor, Draško Boljević
